


Presep vivent

En aqueth temps de Nadau que preparan un chic pertot representacions de la Nativitat. Autament dit las deu « presep » o de la « grèpia » segon ua tradicion establida au hiu deus sègles. Que deu pro solide au sent Francés d'Assisa mes, plasenta, n'empacha pas de saunejar e, sonque un momentòt, d'espilar lo monde dab la naïvetat d'un mainat o d'ua mainadeta. Dens lo cicle de Nadau, la hèsta de l'Epifania, tanben aperada "los Reis", en ligason dab l'évangeli deu sent Matiu que parla de sabents o magues, arribats d'Orient per adorar l'enfant divin, a pro d'importància. Normaument, aquera "manifestacion de Diu" (lo sens originau) que cad lo 6 de genèr. Mes, pr'amor deu calendèr e deu hèit que, a nòste, n'es pas un jorn oficial de repaus o "feirat", que la celebren lo permèir dimenge de genèr. Dens l'abadia girondina de Sent Fèrmer (de cap a las termières orientaus de l'Entre-duas-Mars), segon ua tradicion establida despuish 1990, qu'i averà ua « grèpia viventa ». Lo petit vilatge se tròba a costat de Montsegur, de Pelagrua e – aquò ne s'inventas pas – a costat de Diu i'l Vòl (Dieulivol en grafia administrativa). Qu'an per costuma d'organizar un presep vivent au parat d'ua missa dita e cantada en òc. Los Reis Magues, lo Jausep, la Maria e lo Ninòt, un buèu, un ase, chòcas e anhèths qu'i seràn donc aqueth dimenge 7 gener (10 h 30). L'abat Jordi Passerat, majorau deu Felibriga, celèbrarà l'Eucaristia (l'action de grâces) e predicara dens lo son gascon imatjat de Lomanha. Los cants son prepausats per lo « Poton de Tolosa ». Arron, taulejada gascona dab musica e cantas (06 14 77 04 73 ou chantal.blouin@orange.fr).

Cantaires d'Oxford

Ne sèi pas se per lo 24 o lo 25 de deceme cantaràn « Revelhatz vos mainadas », « Pastors e pastoretas » o lo « Som, som, som » creat per lo Jan de Nadau, mes los distinguts « Oxford Trobadors » son passats dens lo darrèr magazine en òc « Viure al país », (França 3).

Aqueths Anglés qui cantan meillèu las òbras occitanas medievaus, an arcuelhut recentament tres cantaires de nòste. Dus de Peiraguda (Peirigòrd) e lo Jan de Nadau – lo berret tostemp suu cap. Dens la sala de musica de l'illustra universitat britanica an tanben retronit « l'Immortèla », l'incontornable « Aqueras montanhás » e quauquas autas. Belèu que cantèren la beròia e un chic oblidada « Sona las campanas, Maria-Loïs... », de circonstància per la nuèit de Nadau : « En terra de Bearn, tan beròia e tan doça / Es vadut un ninòt, un arrosèr qui possa.... ».



Los Landés pòden participar au Concurs bigordan d'expression gascona. FOTO J.-L.

Que'm pausèri questions en veder aqueths Anglés amorós de la canta occitana... Qu'an belèu quauquas luenhècs ajòus qui vivèn en Guiana, a Bordèu, Liborna, Sent Macari o Baiona. Quauquas brigalhas de gascon demòran dens las lors veas o lo còr.

Ensenhament

Lo 27/03 aquera rubrica « Parlasm gascon » escrivè que, pareishut au Jornau Oficiau de la Republica francesa (nº0070 du 23 mars 2017), un arrestat deu 15/03 signat de la ministra de l'education nacionau e de la soa collèga de la foncion publica anociaiva la creacion d'ua agregacion per las lengas de França. L'opcion occitan-lenga d'òc estó prevista a costat de l'euskara, deu breton o deu catalan... La rubrica ajustè que, per contre, podèvan crànher que los pòstes de professors metuts au concors que's poderen comptar suus dits d'ua sola man. A mensh d'un miracle dens la nòsta Republica jacobina. Aquò s'es confirmat : un pòste sonque ! Dab aquò, inutil de's chepicar preu francés. Qu'es briga miaçat per l'èrsa de las lengas ditas « regionaus » qui, qu'es l'ocasion d'ic rapelar, « apartenen au patrimòni de la França » com ac ditz la Constitucion revisada en 2008. Mes saben qu'au pais de

Montesquieu l'esprit de las leis es a còps misteriós. Mèste de conferéncias en occitan a l'Universitat de Montpelhèr e president de la Federacion deus Ensenhants de Lenga e Cultura d'Òc, lo Yan Lespoux qu'a chic gostat l'ahar e qu'a pres la soa pluma entà escri ver au Ministre. La soa reaccion ques pòt léger sus [A Bordèu](http://www.felcro.org/Suu medish site que tròban ua mapa interessanta : totas las escòlas, tot los collègis e licèus on s'ensenha l'occitan-lenga d'òc (que l'aperin gascon, lengadocien, provençau o lemosin segon las grana regions).</p>
</div>
<div data-bbox=)

Lo quite Yan Lespoux, medoquin d'origina, participarà lo 18 de genèr a Bordèu (libraria « La Machine à lire ») a la presentacion de dus libes publicats per las Premsas universitàrias de Bordèu, l'un sus las òbras d'un obrèir republican de Bordèu, Théodore Blanc, e l'autre sus un texte a perpaus d'ua campanha electorau au siècle XIX au en Girona (www.lamachinelire.com).

De legir per meditar

Que tròban quauquas pepitas dens lo quotidien en linha [PARLAM GASCON](http://www.jornal-let.com/Aquera « Gasetta occitana d'informacion », hòrt atentiva a totes las questions de las minoritats</p>
</div>
<div data-bbox=)

lingüisticas, aus debats de societat o a la situacion en Catalunya e Val d'Aran, a tanben ua rubrica « opinion » on, a còps, se tuman analisis, observacions e prepausicions. Tot recentament, a la lutz de quauquas exemples en Provença e Comtat de Niça, lo Laurenç Revèst a publicat ua seria sus la destrucción de las tèrras d'òc : abandon de vilatges, alienacion de tèrras per « rason d'Estat », e sustot cambiament de mentalitats. Que pren notadamant l'exemple de l'americanización deus espirits que contunha de trucar capvath las tèrras nòstas, batejadas « deu Sud », mentre que los mots « Sud » e « sudista », s'espian l'història, an ua significacion estranya e que's pòt discutir.

Sus Òc Tele

Que'ves aconselhi de har vir a vòste lo darrèr filme deu Patric Lavaud, « Escotar los ausèths arribar ». Pertrèit de l'André Faugère (1917-2016), palsan d'Ustèsa (Vasadés), aqueth documentari en òc de 52 minutas, sostitolat en francés, permet d'entener lo gascon d'aqueuth parçan a la límita de las Lanas e de la Girona, de har parlar las gents sus la lor enfància, sus lo rapòrt qu'an avut, autes còps, dab la lenga nòsta. La projección d'aqueuth filme permet de lançar un débat, d'aviar belèu ua presa de consciéncia e, sustot, d'estudiar lo blash de parlar. Excellent per animar un cors de gascon ! Qu'il a mejan de veder lo film en linha sus la cadena Oc Tele (<http://www.octele.com>). Qu'es disponible dinc au mes de heurèr. De notar que sus la medishca cadena que podetz esplar diferentas emissions sus temàs barrejats. Qu'i tròban per exemple l'emission « D'Òc Show » que's desplaça regularment capvath lo territòri occitan, au mensh deu Lengadòc a la Gascoña. Cò qui comença de har gran...

Concurs bigordan

Lo 26au concurs bigordan d'expression gascona organizat preu Consell Despartementau 65, qui s'engatja tostemp per la lenga occitana, a per tèma, en 2018, « E doman... » Que comprehen qu'es prepausat de har marchar l'imagination e d'escrivir sus l'avenir, los temps qui arriban. N'èm pas segurs de gran causa : evolucion de la natura, tecnicas, vita-vitanta... La lenga d'òc, autan qu'ua auta, pòt tot diser e tot escriver. Los gavídaires d'aqueuth popular concurs bigordan en occitan de Gascoña saben tostemp trobar un tèma originau : « La paúr » en 2016, « Nôstra terra », en 2015, « Contes, hèitas e monde d'alhurs » en 2014 e, en 2013, que calè parlar deus grans sitis e petits endrets en Gascoña. Entre senhas : Ostau deu despartement, 65, arrua G. Manent, CS 71 324, 65 013 Tarba Cedex 9 o robert.tamburillo@ha-py.fr, 05 62 56 78 65.

Jean-Jacques Fenié